

## Lo 25 de mai ( o la Sant Urban)

Vaquí las estivas ! Tre auba, aqueste matin  
flocadas de cranes pompons, bandièiras e campanetas  
vas las Montanhas se son endralhadas sul camin  
somiant d'èrba fresca, d'aiga canda e de floretas.

Vaquí las estivas! quin plaser pels uèlhs  
quand passan per nòstres borgs e vilatges  
ont, lassas e assedadas, braman a plen gargamèl  
vacas e vedelons, ja, s'imaginan pels erbatges.

Suls pasturals verds de las montanhas, de longa,  
sens cadena al còl, luènh del pastre reguèrgue,  
tastaràn la patz de la doça libertat  
flairant, per la lutz alegradas, lo bon aire blós.

Tropèls de Sant Urban, presam vòstras colors  
clapas, esquilas, bramals e tot aquel rambalh  
d'aqueles jorns de lum, embelinaires e precursors...  
los enfants,, vos festejan, joïoses, afogats.

Mas, ja, avètz passat camin...e, dapasseton  
anatz trescolar a la virada de la rota  
e vos avalir dins un leugièr esquilon  
qu'amb melancolia, ausissi dins la vesprada.

E pensi als regrets que, de còps, los pastrons  
liuran al vent del vèspre, sus anticas cabretas...  
E pensatz de trobar una votz pertocanta  
que faga lo resson a la votz d'estiva de las campanetas ?

*adaptacion occitana per Eliana Moisset, associacion " Los Amics de Josèp Vailet- Occitans en Roergue-Naut" del poèma en francés de Jean d'Olt, " Le 25 mai" ( mai 1937)*